



+27 12 752-6200



info@nect.org.za



Ground Floor, Block D,  
Lakefield Office Park,  
272 West Avenue,  
Centurion, 0163



<https://nect.org.za/>

# U TIKEDZA U VHALA HAYANI

Tsumbandila 1 kha 2 ya vhabebi na vha vhalondi

U vhalala hayani





# U TIKEDZA U VHALA HAYANI

Naa hayani havho ndi hayani ha u vhala naa? U tutuwedza u vhalela dakalo, vhana vha tea u vha hayani hu no vhalawa hu si tshikoloni fhedzi.

Khea mañwe maitele a no thusa u ita muta tshipida tsha u vhala kha vhutshilo ha duvha liñwe na liñwe.



## U vhala kha hu vhe maitele a duvha liñwe na liñwe

Kha vha wane fhethu hu si na phosho ho teaho hu ne ñwana a do vhalela hone. Hezwi zwi nga itea tshikolo tshi tshi bva kana a sa athu u edela.



## Ndi a ni vhalela, na mmbalela

Kha vha vhe na tshifhinga tsha u vhalela ntha na vhana wavho. Vha a takalela hetshi tshifhinga tsho khetheaho vhe na vhabebi. Vha nga sielisana u vhala na dzikhaldzi vhe hayani.



## Luthihi a lwo ngo lingana!

Kha vha tutuwedze ñwana u vhala tshitori tshire a tshi takalela lu no fhira luthihi. U dovhola hohu hu do vha thusa u vhala nga u tavhanya na vhuronwane. U vhala hafhu tshitori zwi ita uri vhana vha tumbule zwithu zwiswa tshifhinga tshothe vha tshi vhala.



## Kha vha tikedze mushumo wa mudededzi

Vhabebi na vha dededzi vha tea u shumisana vha tshi thusa vhana u bvelela kha u vha vha vhali vha re na vhudifulufheli. Arali mudededzi o fha ñwana bugu ya u vhala e hayani, kha vha lingedze u mu thetshelesa a tshi khou vhala. Mudededzi a nga vha humbelu u dadza bammbiri la u rekhoda u thusa u tevhelela zwe ñwana wavho a vhala.

**Nwana u anzela u takalela u vhala musi a tshi vhona uri vha a takalela nyito dzawedza u vhala.**




### **U thusa vhana vha re na vhuleme kha u vhala**

A si vhana vhothe vha no vhala nga luvhilo lu no fana. Vha songo fhelela vhana vhavho mbilu vha vha tutuwedze nga ndila dzothe dzine vha nga kona.

Kha vha lingedze mutambo u tevhelaho arali vha na vhana vha no kondelwa nga u vhala:

#### **Kha vha ite magarata a mibvumo ya maledere:**

- Kha vha pete vha kherule zwipida zwa bammbiri nga zwikwea.
- Kha tshikwea tshiñwe na tshiñwe vha ñwala ledere la alifabethe.



- Kha vha balanganye zwipida zwa mabimmbiri. Kha vha sumbe maledere o fhambanaho. Kha vha humbele vhana vhavho vha ambe mubvumo/bvumise ( vha songo amba dzina la ledere).
- Kha vha humbele vhana vhavho vha vhumbe maipfi vha tshi shumisa maledere a re kha zwikwea. Musi vha tshi khou vhekanya mibvumo, vha tea u amba mubvumo wa hone/bvumise vha kone u vhala ipfi.



- Zwi tevhelaho, kha vha humbele vhana u ñwala maipfi kha bammbiri.



### **U wana tshifhinga tsha u vhala**

Vhana vha tea u ita ndowendowe ya u vhala hayani na tshikoloni. Kha vha shumise zwishunisa zwa u vhala sa:magazini na khomiki dzine vha nga kona u vhala nga vhone vhane. Hu uri ri tshi kona u funza vhana u vhala nga u tikedza mushumo wa mudededzi, vhana vha vha vha vhalu nga vhone vhane.

## Ivhani murado wa Laiburari

Tshumelo ya laiburari ndi mahala. Kha ise ḥwana wavho a vhe muralo wa laiburari ya vhadzulapo. Vha nga kona u dzhia bugu nta vha dzula nadzo lwa vhege mbili. Lwendo lwa u dzulela u ya laiburari zwi thusa vhana uri vha vhe na ndowelo ya u vhala – Zwińwe zwithu zwi ne vha do zwi takalela vhutshilo hothe.

### Kha vha ise zwishumiswa zwa u vhala zwa mahala vha zwi ise kha lutingothendeleki Iwavho

Hu na zwishumiswa zwinzhi zwa mahala zwi ne vha nga zwi bvisa kha ‘App Store’ vha zwi isa kha lutingothendeleki Iwavho. Ri themendela:

- African Storybook Reader (AsbReader)
- Book Dash (Yo lugela vha vhali vhatuku)

Hu na ‘websites’ dzine vha swikelela zwishumiswa zwa u vhala nga mahala:

- Fundza Mobi [www.live.fundza.mobi](http://www.live.fundza.mobi)

- Nal'ibali [www.nalibali.org](http://www.nalibali.org) (Hafha vha do wana zwishumiswa zwa u vhala zwa nyambo dzo fhambanaho)
- NECT [www.nect.org](http://www.nect.org)
- Room to Read [www.roomtoread.org](http://www.roomtoread.org)
- Global Digital Library [www.digitallibrary.io](http://www.digitallibrary.io)



### Kha vha rengele vhana vhavho bugu

Arali zwi tshi konadzea, kha vha rengele vhana vhavho bugu sa tshifhiwa. Nga ndila hei vha do guda uri bugu ndi zwishumiswa zwe khetheaho tsha ndeme.

Tsivhudzo nnzhi dza u vhala vha nga dzi wana kha zwishumiswa zwi tevhelaho:

- DBE: Practical Guidelines: How parents can contribute meaningfully to the success of their children in schools. <https://www.education.gov.za/Informationfor/ParentsandGuardians.aspx>

- Nal'ibali: Making literacy a part of your home <https://www.nalibali.org/news-blog/blog/making-literacy-part-your-home>
- NECT: Advice to parents, Supporting your children throughout the Covid-19 lockdown <https://sacoronavirus.co.za/2020/05/20/advice-to-parents-supporting-your-children-through-the-covid-19-lockdown/>
- NECT: Reading guidelines and Tips for parents to support the development of their child's reading skills <https://nect.org.za/materials/advice-to-parents>
- Reading Rockets: Reading 101 - A guide for parents <https://www.readingrockets.org/reading-101-guide-parents>
- WCED: Parents' Guide, Let's make education better together. Did your child read, write and practise maths today? <https://wcedonline.westerncape.gov.za/tips-parents/guide-parents>



+27 12 752-6200



info@nect.org.za



Ground Floor, Block D, Lakefield Office Park,  
272 West Avenue, Centurion, 0163



<https://nect.org.za/>